

Izvještaj nezavisnog revizora akcionarima

UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sažetim finansijskim izvještajima



Mišljenje

Sažeti finansijski izvještaji, koji obuhvataju sažeti izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembar 2024. godine, sažeti izvještaj o dobitku ili gubitku i ostalom ukupnom rezultatu za tada završenu godinu, izvještaj o tokovima gotovine, izvještaj o promjenama na kapitalu i osnovne informacije o Banci, izvedene su iz revidiranih finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka („Banka“) za godinu završenu 31. decembra 2024. godine.

Prema našem mišljenju, priloženi sažeti finansijski izvještaji usklađeni su, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim izvještajima na dan 31. decembra 2024. godine.

Sažeti finansijski izvještaji

Sažeti finansijski izvještaji ne sadrže sva objavljivanja koja su zahtijevana u skladu sa zakonskom računovodstvenom regulativom primjenjivom na banke u Republici Srpskoj. Čitanje sažetih finansijskih izvještaja i revizorskog izvještaja o njima stoga nije zamjena za čitanje revidiranih finansijskih izvještaja i revizorskog izvještaja o njima. Sažeti finansijski izvještaji i revidirani finansijski izvještaji ne odražavaju učinke događaja koji su nastali nakon datuma našeg izvještaja o revidiranim finansijskim izvještajima.

Revidirani finansijski izvještaji i naše mišljenje o njima

Izrazili smo nemodifikovano revizorsko mišljenje o revidiranim finansijskim izvještajima u našem izvještaju datiranom s 14. februara 2025. godine. Taj izvještaj takođe sadrži i komunicirana ključna revizorska pitanja.

Odgovornost Uprave za izvještaje u skraćenom obliku

U skladu sa članom 178. Zakona o bankama Republike Srpske, Uprava je odgovorna za sastavljanje izvještaja u skraćenom obliku revidiranih finansijskih izvještaja, čiji je sadržaj propisan članom 14. Odluke o obavljanju spoljne revizije u bankama.

Revizorova odgovornost

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tome jesu li sažeti finansijski izvještaji usklađeni, u svim značajnim odrednicama, sa revidiranim finansijskim izvještajima na temelju naših postupaka, koji su obavljeni u skladu s Međunarodnim revizijskim standardom 810 (revidiranim) „Angažovanja na izvještavanju o sažetim finansijskim izvještajima“.

KPMG B-H d.o.o. za reviziju20. februar 2025.

Podružnica Banja Luka
Ovlašteni revizori

Svetozara Markovića 5
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina



U ime KPMG B-H d.o.o. za reviziju

Manal Bećirbegović
Izvršni direktor

Vedran Vukotić
Ovlašteni revizor

Izvještaj o dobitku ili gubitku

	31.12.2024.	31.12.2023.
	000 BAM	000 BAM
Prihodi od kamata izračunati metodom efektivne kamatne stope	58.258	54.758
Rashodi od kamata	(5.806)	(6.001)
Neto prihodi od kamata	52.452	48.757
Prihodi od naknada i provizija	22.487	21.260
Rashodi od naknada i provizija	(3.676)	(4.436)
Neto prihodi od naknada i provizija	18.811	16.824
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	2.919	2.400
Neto prihodi od finansijskih instrumenata	2.923	2.404
Ukupni operativni prihodi	74.185	67.985
Troškovi zaposlenih	(21.316)	(18.710)
Troškovi amortizacije materijalne imovine	(1.896)	(1.855)
Troškovi amortizacije nematerijalne imovine	(2.863)	(3.143)
Ostali administrativni troškovi	(14.870)	(14.689)
Ukupni operativni troškovi	(40.944)	(38.397)
Operativni rezultat prije umanjenja i rezervisanja	33.241	29.588
Neto gubici / povrati od umanjenja vrijednosti finansijskih instrumenata	1.395	(7.276)
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.651	(7.294)
Finansijska imovina po FV kroz ostali ukupni rezultat	(256)	18
Rezervisanja za rizike i troškove	(246)	81
Ostali operativni prihodi	2.068	2.478
Ostali operativni rashodi	(616)	(719)
Dobici od prodaje imovine	918	990
Rezultat prije poreza	36.759	25.142
Porez na dobit	(3.494)	(2.366)
Rezultat nakon poreza	33.265	22.775

Izvještaj o ostalom ukupnom rezultatu	31.12.2024.	31.12.2023.
	000 BAM	000 BAM
Rezultat nakon poreza	33.265	22.775
Ostala sveobuhvatna dobit	3.767	(503)
Stavke koje se neće reklasifikovati u dobitak ili gubitak:		
Efekt i revalorizacije materijalnih sredstava - neto za poreze	236	119
Neto dobitak perioda priznati direktno u kapitalu - neto za poreze	99	261
Stavke koje se mogu reklasifikovati u dobitak ili gubitak:		
Neto (gubitak) / dobitak od rezervisanja za kreditne rizike na finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	256	(18)
Neto (gubitak) / dobitak od promjene fer vrijednosti finansijske imovine kroz ostali ukupni rezultat - dužnički instrumenti - neto za poreze	3.176	(866)
Ukupna sveobuhvatna dobit za godinu	37.032	22.272

Osnovna/razrijeđena zarada po akciji	31.12.2024.	31.12.2023.
	000 BAM	000 BAM
Rezultat nakon poreza koji se može pripisati redovnim akcionarima	33.265	22.775
Ostala sveobuhvatna dobit koja se može pripisati redovnim akcionarima	3.767	(503)
Broj redovnih akcija	138.650	138.650
Osnovna/razrijeđena zarada po akciji u BAM	239,92	164,26

Izvještaj o finansijskom položaju	31.12.2024.	31.12.2023.
	000 BAM	000 BAM
Imovina		
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	201.845	153.044
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	86.872	82.973
Finansijska imovina po amortizovanom trošku	1.109.491	997.548
Obavezna rezerva kod Centralne banke	108.530	97.303
Kredit i potraživanja od banaka	226.762	222.999
Kredit i potraživanja od klijenata	774.198	677.246
Materijalna imovina	22.195	21.987
Nematerijalna imovina	8.100	9.413
Tekuća poreska sredstva	-	216
Odložena poreska sredstva	743	1.115
Ostala aktiva	10.023	9.619
Ukupno imovina	1.439.269	1.275.916
Obaveze		
Finansijska obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	-	-
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	1.148.925	996.338
Depoziti i krediti od banaka	8.049	14.263
Depoziti i krediti od klijenata	1.139.295	980.309
Obaveze po osnovu zakupa	1.581	1.766
Poreske obaveze	2.179	777
Tekuće poreske obaveze	1.410	-
Odložene poreske obaveze	769	777
Ostale obaveze	22.902	24.523
Rezervisanja za kreditne rizike i garancije	2.791	5.209
Rezervisanja za rizike i troškove	951	1.805
Ukupno obaveze	1.177.748	1.028.652
Kapital i rezerve		
Akcijski kapital	97.055	97.055
Emisiona premija	373	373
Zakonske rezerve	9.706	9.706
Rezerve kapitala	43.555	43.294
Rezerve vrednovanja	995	(2.673)
Zadržana zarada	76.572	76.735
Neto dobit za tekuću godinu	33.265	22.775
Ukupno kapital i rezerve	261.521	247.264
Ukupno obaveze, kapital i rezerve	1.439.269	1.275.916

Izvrještaj o promjenama na kapitalu

	Akcijski kapital	Emisiona premija	Zakonske rezerve	Rezerve kapitala	Rezerve vrednovanja	Zadržana zarada	Neto dobit za godinu	Ukupno
	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM	'000 BAM
Stanje na dan 01.01.2023.	97.055	373	9.706	43.222	(1.909)	109.976	23.379	281.802
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	-	23.379	(23.379)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	(56.810)	-	(56.810)
Prenos u rezerve	-	-	-	72	-	(72)	-	-
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	22.775	22.775
Ostali ukupni rezultat								
Neto promjena fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit – neto za poreze	-	-	-	-	(865)	-	-	(865)
Neto promjena umanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	-	-	-	-	(18)	-	-	(18)
Neto dobitak perioda priznat direktno u kapitalu – neto za poreze	-	-	-	-	-	261	-	261
Efekti revalorizacije materijalne imovine - neto za poreze	-	-	-	-	119	-	-	119
Ukupan ostali rezultat	-	-	-	-	(764)	261	-	(503)
Stanje na dan 31.12.2023.	97.055	373	9.706	43.294	(2.673)	76.735	22.775	247.264
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	-	22.775	(22.775)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	-	(22.775)	-	(22.775)
Prenos u rezerve	-	-	-	261	-	(261)	-	-
Neto dobit za godinu	-	-	-	-	-	-	33.265	33.265
Ostali ukupni rezultat								
Neto promjena fer vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit - neto za poreze	-	-	-	-	3.176	-	-	3.176
Neto promjena umanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	-	-	-	-	256	-	-	256
Neto dobitak perioda priznat direktno u kapitalu – neto za poreze	-	-	-	-	-	99	-	99
Efekti revalorizacije materijalne imovine - neto za poreze	-	-	-	-	236	-	-	236
Ukupan ostali rezultat	-	-	-	-	3.668	99	-	3.767
Stanje na dan 31.12.2024.	97.055	373	9.706	43.555	995	76.572	33.265	261.521


Izvrještaj o tokovima gotovine

	31.12.2024.	31.12.2023.
	'000 BAM	'000 BAM
Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti		
Prihodi od kamata i slični prihodi	58.226	54.347
Rashodi od kamata i slični rashodi	(5.806)	(6.001)
Prihodi od naknada i provizija	22.452	21.460
Rashodi od naknada i provizija	(3.676)	(4.679)
Prihodi od dividendi i učešća u kapitalu	4	4
Neto dobiti od trgovanja i kursnih razlika po preračunavanju monetarne imovine i obaveza	2.919	2.400
Administrativni troškovi poslovanja	(36.186)	(33.366)
Ostali prilivi	2.370	2.715
a) Neto gotovina iz poslovnih aktivnosti prije promjena u finansijskoj imovini i obavezama po amortizovanom trošku	40.303	36.880
Promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku		
Obavezna rezerva kod Centralne banke	(11.227)	10.063
Kredit i potraživanja od banaka	(3.764)	(117.423)
Kredit i potraživanja od klijenata	(97.181)	147.931
Ostala aktiva	(2.063)	(3.587)
b) Neto promjene u finansijskoj imovini po amortizovanom trošku	(114.235)	36.984
Promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku		
Depoziti i krediti od banaka	(6.214)	(47.456)
Depoziti i krediti od klijenata	158.986	(83.307)
Otplata dugoročnih najмова	(186)	(206)
Ostale obaveze	(1.621)	2.588
c) Neto promjene u finansijskim obavezama po amortizovanom trošku	150.965	(128.381)
Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti prije poreza (a+b+c)	77.033	(54.516)
Porez na dobit	(1.893)	(2.787)
1. Neto tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti	75.140	(57.303)
Tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti		
Ulaganja u materijalnu imovinu	(1.632)	(978)
Prodaja materijalne imovine	-	176
Ulaganja u nematerijalnu imovinu	(1.550)	(1.497)
Ulaganja u Finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(30.000)	-
Prilivi od Finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	29.630	1 531
2. Neto tokovi gotovine iz ulagačkih aktivnosti	(3.553)	(769)
Tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti		
Isplata dividende	(22.787)	(56.752)
3. Neto tokovi gotovine iz finansijskih aktivnosti	(22.787)	(56.752)
4. Neto povećanje / (smanjenje) gotovine (1+2+3)	48.801	(114.824)
5. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda	153.044	267.869
6. Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda (4+5)	201.845	153.044

Potpisano u ime UniCredit Bank a.d. Banja Luka:


Spas Blagovestov Vidarkinsky
Predsjednik Uprave Banke




Jasminka Bajić
Član Uprave Banke

OSNOVNE INFORMACIJE O BANC I – 31. decembar 2024.

Naziv:	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	
Adresa:	Marije Bursać 7, 78000 Banja Luka	
Telefon:	+387 51 243 200	
Fax:	+387 51 212 830	
Web adresa:	www.unicreditbank-bl.ba	
S.W.I.F.T.:	BLBABA22	
NADZORNI ODBOR:		
1. Pasquale Giamboi	predsjednik	UniCredit S.p.A.
2. Daniel Svoboda	zamjenik predsjednika	UniCredit S.p.A.
3. Margherita Giulia Cerqui	član	UniCredit S.p.A.
4. Vedran Stanetić	član	Nezavisni član
5. Zoran Vasiljević	član	Nezavisni član
ODBOR ZA REVIZIJU:		
1. Jelena Poljašević	predsjednik	Nezavisni član
2. Ante Križan	član	Zagrebačka banka d.d. Zagreb
3. Graziana Mazzone	član	UniCredit S.p.A.
UPRAVA:		
1. Gordan Pehar	predsjednik Uprave Banke do 31.03.2024., te v.d. član Uprave Banke zadužen za Podršku poslovanju od 01.03.-31.03.2024.	
2. Spas Blagovestov Vidarkinsky	predsjednik Uprave Banke od 03.06.2024., te v.d. predsjednik Uprave Banke 08.04.2024.- 02.06.2024. i v.d. član Uprave Banke nadležan za Podršku poslovanju od 08.04.2024. do 26.06.2024.	
3. Jasminka Bajić	član Uprave Banke zadužen za Finansije, te v.d. član Uprave Banke nadležan za Podršku poslovanju od 01.04.- 07.04.2024. godine	
4. Dragana Janjić	član Uprave Banke zadužen za Upravljanje rizicima od 01.09.2024.godine	
5. Miloš Belić	član Uprave Banke nadležan za Upravljanje rizicima do 31.08.2024. godine	
6. Željko Kišić	član Uprave Banke zadužen za Maloprodaju i Korporativno bankarstvo, te v.d. predsjednik Uprave Banke od 01.04.2024.- 07.04.2024.	
7. Roland Viskupić	član Uprave Banke zadužen za Podršku poslovanju do 29.02.2024.	
8. Diana Bevanda	član Uprave zadužen za potencijale i korporativnu kulturu	
Interni revizor:	Ivana Kalaba	
Broj prodajnih mjesta:	30	
Broj zaposlenih:	383	
Vanjski revizor:	KPMG B-H d.o.o. za reviziju, Podružnica Banja Luka	
Akcionari koji imaju 5% ili više akcija s pravom glasa:	UniCredit S.p.A. Italija	